



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

TLHAHLOBO YA SELEMO LE SELEMO YA NAHA

KEREITI 3

SESOTHO PUO YA LAPENG

SETE 3: MOHLALA 2012

MEMORANDAMO



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**TLHAHLOBO TSA SELEMO TSA NAHA
SEHLOPHA SA 3 PUO YA LAPENG
SETEYA 3: MEMORANDAMO WA MOHLALA WA 2012.**

<i>Potso</i>	<i>Dikarabo tse lebelletsweng</i>	<i>Matshwao</i>	<i>Kakaretso</i>
1.1	Karabo efe kapa efe e amohelang, mohl., Tlounyana e sa mameleng batswadi, Ka moo tlou e fumaneng mokadi wa yona o molelele, Se etsahalang ha o sa mamele.	1	1
1.2	Tlounyana le Kwena.	1	1
1.3	Re lokela ho mamela batswadi ba rona.	1	1
1.4	C	1	1
1.5	C	1	1
2.1	C	1	1
2.2	Moqebelo/Sateretaha	1	1
2.3	16:00	1	1
2.4	Tjhelete	1	1
2.5	D	1	1
3.1	C	1	1
3.2	Molala	1	1
3.3	C	1	1
3.4	Tshwene	1	1
3.5	Tau ke morena wa diphofo. Kapa karabo efe kapa efe e amohelehang.	1	1
4.1	mme	1	1
4.2	mme	1	1
4.3	mme	1	1
4.4	empa	1	1
4.5	Mmutla o ja dihwete empa tau e ja nama.	1	1
5.1	Lengwele tseba	2	2
5.2	B	1	1
5.3	Ngola phuthela	2	2
5.4	hora kama	2	2
5.5	kgongwana kgutshwane kgutshwe	3	3
6.1	D	1	1
6.2	C	1	1
6.3	bona	1	1
6.4	Bana ba tshela noka ka sekepe. Tumi o tshela Thabo ka metsi. Karabo efe kapa efe e nepahetseng.	1 1	2
6.5	C	1	1

7.1	A	1	1
7.2	B	1	1
7.3	Monna	1	1
7.4	diterapisi	1	1
7.5	Karabo efe kapa efe e nepahetseng, mohl., Rona re bana ba sekolo; Mose o motsho o rona Tselane.	1	1
8.1	Mongolo o kopaneng.	2	2
8.2	mangolo	1	1
8.3	Mongolo o kopaneng.	1	1
8.4	tawana (ka mongolo o kopaneng).	1	1
8.5	tlou (ka mongolo o nepahetseng).	1	1
9.1	Mongolo o kopaneng.	1	1
9.2	G K U	3	3
9.3.1	A	1	1
9.3.2	B		
9.4	Mongolo o kopaneng.	2	2
9.5	Mongolo o kopaneng.	1	1
10.1	Karabo efe kapa efe e nepahetseng.	Ruburiki	6
10.2	Karabo efe kapa efe e nepahetseng	Ruburiki	6
10.3	Karabo efe kapa efe e nepahetseng.	Ruburiki	6
10.4	Karabo efe kapa efe e nepahetseng.	Ruburiki	6
10.5	B	1	1
11.1	C	1	1
11.2	Moshemane dijo mofumahadi monyako	1	2
11.3	motle molelele	1	2
11.4.1	B	1	2
11.4.2	A		
11.5	kapele butle	1	2
12.1	Karabo efe kapa efe e nepahetseng.	Ruburiki	6
12.2	Karabo efe kapa efe e nepahetseng.	Ruburiki	6
12.3	Karabo efe kapa efe e nepahetseng.	Ruburiki	6
12.4	Karabo efe kapa efe e nepahetseng.	Ruburiki	6
12.5	Karabo efe kapa efe e nepahetseng.	Ruburiki	6

13.1	Bana ba ile ba re, "Mme, re tshwanetse ho ya polokelong ya diphoofolo tse hlaha ka Moqebelo."	1	1
13.2	Ditshwene, ditau le dithuhlo di hokae?	1	1
13.3	Karabo efe kapa efe e nepahetseng	3	3
13.4	O ya kae?	1	1
13.5	"Fonaneng bohle," ho rialo Thabo. Kggg, ho kgona Tselane, Lebo le Tumi. Thabo o ntse a hloka boroko. Na bo sa tla tla?	3	3
14.1	C	1	1
14.2	hantle	1	1
14.3	B	1	1
14.4.1	A	1	2
14.4.2	B		
14.5	ditamati	1	1
15.1	B	1	1
15.2	Watjhe.	1	1
15.3	bosiu	1	1
15.4	kofi	1	1
15.5	titjhere	1	1
Kakaretso			

	Matshwao a 0	Letshwao le 1	Matshwao a 2	Matshwao a 3	Matshwao a 4	Matshwao a 5	Matshwao a 6
15.	O kopiditse ditaelo, o ngotse lentswe/polelwana/karolwana ya polelo kapa o ngotse mantswe a sa amanang le sehlooho.	<u>Dikahare</u> Polelo e le ngwe e bonolo e tshwanetse ho amana le sehlooho. <u>Puo</u> Diphoso tse ngata tsa sebaka pakeng tsa mantswe, melao ya puo le matshwao a yona. <u>Mopeleto</u> Se kgathalle mopeleto.	<u>Dikahare</u> Dipolelo tse pedi tse bonolo di tshwanetse ho amana le sehlooho. <u>Puo</u> Tshio e nyane ya sebaka pakeng tsa mantswe, diphoso tsa melao ya puo le matshwao a yona empa se ngotsweng se a utlwahala. <u>Mopeleto</u> Se kgathalle mopeleto.	<u>Dikahare</u> Dipolelo tse tharo tse bonolo di tshwanetse ho amana le sehlooho. <u>Puo</u> O sebedisa tshiyi ya sebaka pakeng tsa mantswe, melao ya puo le matshwao a yona e le hore ba bang ba tsebe ho bala se ngotsweng. <u>Mopeleto</u> Se kgathalle mopeleto ha o sa loka, empa o ngotswe ho ya ka modumo wa mantswe. Diphoso e be tse fokolang.	<u>Dikahare</u> Dipolelo tse nne tse thata di tshwanetse ho amana le sehlooho. <u>Puo</u> . O sebedisa tshiyi ya sebaka pakeng tsa mantswe, melao ya puo le matshwao a yona e le hore ba bang ba tsebe ho bala se ngotsweng. <u>Mopeleto</u> Se kgathalle mopeleto ha o sa loka, empa o ngotswe ho ya ka modumo wa mantswe. Diphoso e be tse fokolang.	<u>Dikahare</u> Dipolelo tse hlano tse thata, tse utlwahalang tse amanang le sehlooho.. <u>Puo</u> O sebedisa tshiyi ya sebaka pakeng tsa mantswe, melao ya puo le matshwao a yona e le hore ba bang ba tsebe ho bala se ngotsweng. <u>Mopeleto</u> Bonyane dipolelo tse nne di hloke diphoso tsa mopeleto.	<u>Dikaharet</u> Dipolelo tse hlano kapa ho feta tse utlwahalang tse amanang le sehlooho. <u>Puo</u> Dipolelo kaofela di tshwanetse ho ba le sebaka dipakeng, di sebedisa melao le matshwao a puo ka nepo e le hore ba bang ba tsebe ho bala se ngotsweng. <u>Mopeleto</u> Dipolelo kaofela di tshwanetse ho hloka diphoso tsa mopeleto.

Kakaretso ya matshwao a hlahlobo kaofela.